

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U BIJE LJINI

Broj: 59 0 St 030145 16 St 2

Bijeljina, 24.01.2017. godine

25-01-2017

27

CH

Okružni privredni sud u Bijeljini, po stečajnom sudiji Alidi Nađ-Madarac, u postupku stečaja nad „BOBAR BANKA“ akcionarsko društvo Bijeljina - u likvidaciji, Bijeljina, ul. Karađorđeva br. 49, po prijedlogu predlagača Agencije za bankarstvo RS, donio je dana 24.01.2017. godine sljedeće

RJEŠENJE

I – DIREKTNO SE otvara postupak stečaja nad imovinom stečajnog dužnika „BOBAR BANKA“ akcionarsko društvo Bijeljina - u likvidaciji, Bijeljina, ul. Karađorđeva br. 49, dana 24.01.2017. godine u 12,00 časova, JIB 4400370630006, matični broj 01904353, transakcioni račun broj 5517902220617191 kod UniCredit Bank Banja Luka,

II - Za stečajnog upravnika imenuje se Lazo Đurđević dipl.ecc. iz Šamca ul. Naselje Nemanjića bb, koji ima sva prava i obaveze utvrđene odredbom čl.72. i 73. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“ br. 16/2016), i svoj izvještaj dostaviti sudu 8 dana prije zakazanog ročišta.

III - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja rješenja u „Službenom glasniku RS“ prijave stečajnom sudu svoja potraživanja u dva primjerka sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju.

IV - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja rješenja o otvaranju stečajnog postupka u „Službenom glasniku RS“ obavijeste stečajnog upravnika o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje, shodno članu 100. stav 2. Zakona o stečaju.

Pozivaju se povjerioci da izvrše uplatu sudske takse na ime prijave potraživanja i to u vrijednosti od 1% od visine prijavljenog potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM i to na žiro račun br. 562-099-00000556-87 kod NLB banke ad. Banja Luka, vrsta prihoda: 722211, Budžetska organizacija: 1086001, Opština: 005, Republičke sudske takse i prilože dokaz o uplati iste.

V - Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše prema stečajnom dužniku, shodno članu 100. stav 3. Zakona o stečaju.

VI - Ročište na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za dan **srijeda - 12.04.2017. godine u 08,00 časova u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini, ul. Vuka Karadžića br. 3, sudnica broj 11.**

VII- Ročište povjerilaca na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan na istom mjestu nakon završetka ispitnog ročišta.

VIII- Rješenje se dostavlja Registru Okružnog privrednog suda u Bijeljini, radi upisa zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka, OT Bijeljina, Banjalučkoj berzi, UIO BiH RC Tuzla, MF PU RS PC Bijeljina, RGU Banja Luka radi upisa zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u zk. izvadcima u kojima je stečajni dužnik upisan kao vlasnik nepokretnosti.

IX- Izreka rješenja biće objavljena u „Službenom glasniku RS“, na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini i na internet stranici Apif-a.

O b r a z l o ž e n j e

Predlagač, Agencija za bankarstvo RS je 26.09.2016. godine, podnijela Okružnom privrednom sudu u Bijeljini prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad „BOBAR BANKA“ akcionarsko društvo Bijeljina - u likvidaciji, Bijeljina, ul. Karađorđeva br. 49, u kom je navela da je „BOBAR BANKA“ akcionarsko društvo Bijeljina, ul. Karađorđeva 49, osnovana 1998. godine, i upisana u Registar Osnovnog suda u Bijeljini na osnovu rješenja Fi-1155/98 i upisana u registarski uložak 1-4395, a sada upisana kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini rješenjem o registraciji 059-0-Reg-16-000642 od 14.09.2016. godine. Agencija za bankarstvo RS je zbog pogoršanog finansijskog stanja dana 27.11.2014. godine uvela privremenu upravu u banci i imenovala privremenog upravnika. Privremeni upravnik je dostavio banci svoj izvještaj, u kom je konstatovao da ne postoje nikakve realne pretpostavke za predlaganje mjera sanacije banke, njenog spajanja ili pripajanja drugoj banci, kao ni prodaja banke. Banka je nesolventna, tako da su stvoreni uslovi za pokretanje stečajnog postupka, ali je Agenciji predložio, radi zaštite deponenata i postojanja mehanizma blokade računa neurednih dužnika od strane Agencije, da se banci oduzme dozvola za rad i otvori postupak likvidacije. Agencija je usvojila izvještaj privremenog upravnika i 23.12.2014. godine donijela rješenje o oduzimanju dozvole za osnivanje i rad „Bobar banci“ a.d. Bijeljina, i rješenje o imenovanju likvidacionog upravnika Save Ševaljević dipl.ecc. iz Banja Luke. Dana 04.02.2016. godine, na lični zahtjev razrješen je Savo Ševaljević sa poslova likvidacionog upravnika i za novog likvidacionog upravnika imenovan je Mile Maksimović dipl.ecc. iz Zvornika. Likvidacioni upravnik je nastavio sa sprovođenjem likvidacionog postupka u banci i redovno dostavljao izvještaje o sprovođenju postupka likvidacije Agenciji, koja je iste razmatrala i usvajala. Dana 12.08.2016. godine likvidacioni upravnik je dostavio svoj izvještaj o sprovođenju postupka likvidacije za period od 01.01. do 30.06.2016. godine, u kom je konstatovao da banka sa 30.06.2016. godine ima iskazan gubitak iz ranijih godina od 177.331,00 KM i ukupan negativan kapital – 124.464,00 KM. Naplata potraživanja je ispod planiranih rezultata, a blokada računa, koju je na prijedlog likvidacionog upravnika vršila Agencija za bankarstvo, ne daje značajne rezultate, te je predložio podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka kod nadležnog suda. Agencija je razmotrila i prihvatila predloženi izvještaj kao i prijedlog likvidacionog upravnika.

Od strane Agencije izrađen je i usvojen izvještaj o poziciji likvidnosti i solventnoj poziciji „Bobar banke“ a.d. Bijeljina u likvidaciji, sa stanjem na dan 31.12.2015. godine, i 30.06.2016. godine. Solventna pozicija banke na dan 30.06.2016. godine je negativna i iznosi – 132.877,00 KM, a kapital banke je takođe negativan i iznosi - 124.464,00 KM.

Banka ima negativnu poziciju likvidnosti, jer sa stanjem na dan 30.06.2016. godine, nedostajuća likvidna sredstva za izmirenje dospjelih obaveza iznosi 200.524,00 KM (sa 31.12.2015. g. nedostajuća sredstva iznosila su 216.210,00 KM).

Banka isplatu obaveza po redosledu prioriteta, koji su utvrđeni u skladu sa odredbama Zakona o bankama RS, u ovom momentu vrši za treći isplatni red od ukupno devet isplatnih redova.

Iz navedenih činjenica je vidljivo da račun banke trenutno nije blokirao, da banka nije likvidna, i da nije u mogućnosti da izmiri sve svoje dospjele obaveze, a takođe je vidljivo da su obaveze banke veće od imovine banke i da banka neće biti u mogućnosti da izmiri sve svoje dospjele obaveze, predlažući da sud direktno otvori stečajni postupak bez sprovođenja prethodnog postupka.

Uz prijedlog predlagač je dostavio dokumentaciju propisano članom 53. stav 4. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“ br. 16/2016 - u daljem tekstu Zakona), rješenje Osnovnog suda u Bijeljini broj Fi – 1155/98 od 20.10.1998. godine, rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 059-0-Reg-16-000642 od 14.09.2016. godine, rješenje o imenovanju privremenog upravnika u banci od 26.11.2014. godine, rješenje Agencije o oduzimanju dozvole za osnivanje i rad banci od 23.12.2014. godine, rješenje o imenovanju likvidacionog upravnika od 26.11.2014. godine, rješenje o razrješenju dužnosti likvidacionog upravnika od 23.12.2014. godine, rješenje o imenovanju likvidacionog upravnika od 04.02.2015. godine, rješenje Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 059-0-Reg-15-000117 od 10.02.2015. godine, izvještaj o sprovođenju likvidacionog postupka u periodu od 01.01. do 30.06.2016. godine, izvještaj o utvrđivanju pozicije likvidnosti i solventne pozicije banke sa stanjem na dan 31.12.2015. godine i 30.06.2016. godine, bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.2015. godine, 30.06.2016. godine i 31.08.2016. godine, potvrda UniCredit Banke a.d. Banja Luka o stanju računa od 20.09.2016. godine i poresko uvjerenje MF PU RS PC Bijeljina broj 06/1.05/0704-455.2.1-67957/16 od 13.08.2016. godine.

Prema članu 5. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“ br. 16/2016), razlog za otvaranje stečajnog postupka je platežna nesposobnost stečajnog dužnika, a prema stavu 2. stečajni dužnik je platežno nesposoban ukoliko nije u stanju izvršavati svoje dospjele i potraživane obaveze plaćanja, a prema stavu 4. stečajni dužnik je platežno nesposoban ako 60 dana neprekidno ne izmiruje svoje dospjele novčane obaveze ili je račun stečajnog dužnika blokirao 60 dana neprekidno.

Prema članu 5. stav 5. stečajni postupak se može otvoriti i zbog prijeteće platežne nesposobnosti koja će nastupiti u narednih 12 mjeseci.

Imajući u vidu priloženu dokumentaciju, iako račun banke nije blokirao, nesporna je činjenica da banka nije likvidna i da nije u mogućnosti izmirivati sve svoje dospjele obaveze u toku likvidacionog postupka, a na osnovu izvještaja likvidacionog upravnika, pa je sud na osnovu svega izloženog, shodno citiranim zakonskim odredbama, a u vezi sa članom 98. stav 1. Zakona o stečaju donio rješenje kao u izreci, tj direktno otvorio stečajni postupak nad ovim stečajnim dužnikom.

Za stečajnog upravnika sud je imenovao Lazu Đurđević dipl. ecc. iz Šamca, ul. Naselje Nemanjića bb, koji zadovoljava sve Zakonom predviđene uslove shodno članu 67. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“ br. 16/16) i nalazi se na listi stečajnih upravnika.

Stečajni upravnik je obavezan odmah nakon stupanja na dužnost ući u posjed imovine koja spada u stečajnu masu, upravljati njome, po mogućnosti nastaviti poslovanje do izvještajnog ročišta, ako to ne šteti stečajne povjerioce, izvršiti detaljan popis stečajne mase i isti predati stečajnom sudiji najkasnije u roku od 45 dana od dana imenovanja. Uz svaki predmet potrebno je navesti očekivani iznos iz unovčavanja kao i knjigovodstvenu vrijednost. Stečajni upravnik je dužan sastaviti popis svih povjerilaca stečajnog dužnika za koje je saznao i do kojih je došao uvidom u knjige i poslovnu dokumentaciju stečajnog

dužnika. Dužan je voditi poslovne knjige sačiniti početni bilans na osnovu inventarisanja prema stanju na dan otvaranja postupka, a sve shodno članu 72., 73. i 147. Zakona o stečaju.

U popisu se odvojeno vode povjerioci sa pravom odvojenog namirenja i stečajni povjerioci razvrstani po pojedinim isplatnim redovima shodno članu 85., 86. i 87. pomenutog Zakona.

Shodno članu 148. Zakona o stečaju, stečajni upravnik je dužan sastaviti popis svih potraživanja radnika i ranijih radnika stečajnog dužnika dospjelih do otvaranja stečaja i predložiti im na potpis prijavu njihovih potraživanja u dva primjerka, a radnici i raniji radnici mogu prijaviti razliku svojih potraživanja ako smatraju da popisom stečajnog upravnika njihova potraživanja nisu u cjelosti obuhvaćena.

Na osnovu člana 128. stav 1., 2. i 3. Zakona o stečaju, danom otvaranja stečajnog postupka prestaju ugovori o radu radnika stečajnog dužnika, a stečajni upravnik je dužan pismeno obavijestiti radnike o prestanku radnog odnosa. Stečajni upravnik može zaključiti nove ugovore o radu sa licima koja su potrebna za odvijanje stečajnog postupka.

Na osnovu člana 100. i 101. Zakona o stečaju, sud je pozvao povjerioce da u roku od 30 dana od dana objave oglasa u „Službeni glasnik RS”, prijave svoja potraživanja stečajnom sudu u skladu sa članom 148. Zakona o stečaju, a istim rješenjem je odredio ročišta na kojima će se ispitati prijavljena potraživanja (ispitno ročište), te izvještajno ročište na kojoj će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka za dan **srijeda - 12.04.2017. godine u 08,00 časova u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini, ul. Vuka Karadžića br. 3, sudnica broj 11.**

Na osnovu člana 103. Zakona o stečaju sud je odredio upis otvaranja stečajnog postupka u registru Okružnog privrednog suda u Bijeljini, OT Bijeljina, Banjalučkoj berzi, UIO BiH RC Tuzla, MF PU RS PC Bijeljina, RGU Banja Luka radi upisa zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u zk. izvadcima u kojima je stečajni dužnik upisan kao vlasnik nepokretnosti.

Rješenje o otvaranju stečajnog postupka biće objavljeno u „Službenom glasniku RS”, na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini i internet stranici Apif-a, shodno članu 102. Zakona o stečaju.

S obzirom na sve izloženo sud je donio rješenje kao u izreci.

POUKA: Protiv ovog rješenja stečajni dužnik može uložiti žalbu Višem privrednom sudu u Banja Luci roku od 8 dana od dana prijema rješenja putem ovog suda u tri primjerka. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Stečajni sudija

Alida Nađ-Madarac